

Varijabilna kamatna stopa – Prosječna cijena KM depozita

Prosječna cijena KM depozita (prosječna cijena depozita do 1 godine i od 1 do 2 godine) za fizička lica u junu 2026. godine iznosi: 2,171%

Prosječna cijena KM depozita (prosječna cijena depozita do 1 godine i od 1 do 2 godine) za nefinansijske institucije u junu 2026. godine iznosi: 2,185%

Prilikom ugovaranja varijabilne kamatne stope, za izračun vrijednosti promjenjivog elementa, Banka primjenjuje prosječne kamatne stope vezane za cijenu depozita koje objavljuje Centralne banke CBBH/Statistički web portal CBBiH i to za kamatne stope na depozite fizičkih lica https://www.cbbh.ba/Content/Read/1271?lang=bs&reportId=Interestratesondepositsonhouseholds_17203999189030/Dashboard i [cbbh.ba/Content/Read/1271?lang=bs&reportId=Interestratesondepositsonnon-financialcorporations_17204005505790/Dashboard](https://www.cbbh.ba/Content/Read/1271?lang=bs&reportId=Interestratesondepositsonnon-financialcorporations_17204005505790/Dashboard) za kamatne stope na depozite za nefinansijske institucije.

- Prosječna cijena depozita BiH¹. Prosječna cijena depozita je promjenjivi element kamatne stope izračunat na osnovu statistike kamatnih stopa koju objavljuje CBBiH pri čemu Banka koristi prosjek kamatne stope na KM depozite sa dogovorenim dospeljećem do jedne godine i kamatne stope na KM depozite sa dogovorenim dospeljećem od jedne do dvije godine.
- Za plasmane pravnim licima, Banka primjenjuje promjenjivi element vezan za kamatne stope na depozite nefinansijskih institucija, a kod fizičkih lica promjenjivi element je vezan za kamatne stope na depozite stanovništva.
- Visinu promjenjivog elementa banka usklađuje dva puta godišnje, u mjesecu februaru (CBBH objavljuje podatke do 10. u mjesecu) sa primjenom izmijenjene kamatne stope za narednih 6 mjeseci, odnosno mart – august i mjesecu augustu sa primjenom septembar – februar, pri čemu je za izračun mjerodavan posljednji dostupan podatak o visini kamatnih stopa.
- Minimalna i maksimalna nominalna kamatna stopa se definiše prilikom ugovaranja kredita u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za fizička odnosno pravna lica.
- Novu kamatnu stopu, odnosno primjenu izmijenjenog obračuna banka primjenjuje od narednog mjeseca u odnosu na mjesec ažuriranja. O promjeni kamatne stope Banka obavještava klijenta najmanje 15 dana prije početka primjene izmijenjene kamatne stope.

¹ Podatak o cijeni depozita u BiH kao promjenjivom element varijabilne kamatne stope, Banka primjenjuje od 06.01.2023. godine.

Varijabilna kamatna stopa – Prosječna cijena KM depozita

Kamatne stope na depozite stanovništva

Datum	Depoziti u KM sa dogovorenim dospijanjem		
	I	II	III
	Do 1 godine	Preko 1 do 2 g.	Prosjek I i II
08/2022	0,20	0,901	0,551
09/2022	0,441	0,867	0,654
10/2022	0,445	0,986	0,716
11/2022	0,452	1,074	0,763
12/2022	0,521	0,905	0,713
01/2023	0,345	1,20	0,773
02/2023	0,510	0,967	0,739
03/2023	0,239	0,982	0,611
04/2023	0,408	1,070	0,739
05/2023	0,714	1,362	1,038
06/2023	0,718	1,350	1,034
07/2023	0,622	1,691	1,156
08/2023	0,672	1,521	1,097
09/2023	0,519	1,159	0,839
10/2023	0,543	1,528	1,035
11/2023	0,526	1,687	1,107
12/2023	0,630	1,846	1,238
01/2024	0,636	1,651	1,144
02/2024	0,654	1,772	1,213
03/2024	0,616	1,632	1,124
04/2024	0,649	1,874	1,262
05/2024	0,781	1,757	1,269
06/2024	0,734	1,665	1,200
07/2024	0,792	1,774	1,283
08/2024	0,837	1,880	1,359
09/2024	0,936	1,924	1,430
10/2024	1,089	1,956	1,522
11/2024	1,150	2,050	1,600
12/2024	1,216	2,026	1,621
01/2025	1,384	1,751	1,568
02/2025	1,534	1,666	1,600
03/2025	1,681	2,012	1,847
04/2025	1,872	1,710	1,791
05/2025	1,870	2,307	2,089
06/2025	1,876	2,094	1,985
07/2025	1,367	2,08	1,7235
08/2025	1,452	1,951	1,7015
09/2025	1,524	2,42	1,972
10/2025	1,749	1,87	1,8095
11/2025	1,667	2,054	1,8605
12/2025	1,826	1,939	1,883
01/2026	1,565	1,464	1,515
02/2026	1,289	1,667	1,478
03/2026	1,201	1,982	1,592
04/2026	2,367	2,422	2,395
05/2026	2,266	1,831	2,049
06/2026	1,967	2,374	2,171

Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća

Datum	Depoziti u KM sa dogovorenim dospijanjem		
	I	II	III
	Do 1 godine	Preko 1 do 2 g.	Prosjek I i II
08/2022	0,225	0,176	0,201
09/2022	0,528	0,541	0,534
10/2022	0,434	0,643	0,539
11/2022	0,517	0,729	0,623
12/2022	0,350	1,059	0,705
01/2023	0,157	0,758	0,457
02/2023	0,492	0,732	0,612
03/2023	0,510	1,207	0,858
04/2023	0,384	1,222	0,803
05/2023	0,578	1,347	0,962
06/2023	0,392	1,139	0,766
07/2023	0,327	1,349	0,838
08/2023	0,276	1,206	0,741
09/2023	0,629	1,265	0,947
10/2023	0,577	1,468	1,022
11/2023	0,546	1,579	1,062
12/2023	0,564	1,741	1,153
01/2024	0,587	1,652	1,120
02/2024	0,528	1,870	1,199
03/2024	0,625	1,863	1,244
04/2024	0,665	1,857	1,261
05/2024	0,537	1,958	1,248
06/2024	0,719	2,001	1,360
07/2024	0,606	2,326	1,466
08/2024	0,703	2,371	1,537
09/2024	0,697	2,162	1,429
10/2024	0,931	2,013	1,472
11/2024	1,084	2,014	1,549
12/2024	1,455	2,162	1,809
01/2025	1,521	2,175	1,848
02/2025	1,499	2,013	1,756
03/2025	1,887	2,004	1,946
04/2025	1,934	2,376	2,155
05/2025	1,792	1,53	1,661
06/2025	1,536	2,181	1,859
07/2025	1,745	1,944	1,845
08/2025	2,026	2,201	2,114
09/2025	1,752	1,059	1,406
10/2025	1,887	1,1	1,494
11/2025	1,806	1,594	1,70
12/2025	1,483	2,191	1,837
01/2026	2,044	1,588	1,816
02/2026	1,834	2,343	2,089
03/2026	1,674	2,266	1,970
04/2026	2,360	2,118	2,239
05/2026	1,871	2,305	2,088
06/2026	1,776	2,593	2,185

Za promjenjivi element kamatne stope Banka koristi prosjek kamatne stope do jedne i do dvije godine (kolona III)

Varijabilna kamatna stopa – Prosječna cijena KM depozita

Od 01.09.2026. primjenjuje se promjenjivi element zadnji dostupan od 06/2026 tj. prosjek cijene depozita do 1 godine i od 1 do 2 godine.